

Na osnovu člana 95. tačka 3. Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine.

Broj: 01-740/2
Podgorica, 10.08.2015.

PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vučanović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sednici prvog redovnog (prolječnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Član 1

U Zakonu o šumama ("Službeni list CG", broj 74/10) naziv člana i član 3 mijenjaju se i glase:

„Definicija šuma i šumskog zemljišta

Član 3

Šumom u smislu ovog zakona, smatra se zemljište koje je obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine čija je površina veća od 20 ari, kao i šumski rasadnici, sjemenske sastojine i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protivpožarne pruge i druga otvorena područja unutar šume površine manje od 20 ari.

Šumom se ne smatraju odvojene skupine šumskog drveća na površini manjoj od 20 ari, šumski rasadnici i sjemenske plantaže koji nijesu sastavni dio šume, zaštitni pojasevi šumskog drveća čija je površina manja od 20 ari, a širina manja od 20 m, drvoredi i parkovi u naseljima.

Šumskim zemljištem u smislu ovog zakona, smatra se zemljište na kojem se gaji šuma ili zemljište koje je radi njegovih prirodnih karakteristika i uslova gazdovanja, najpovoljnije za podizanje i gajenje šuma, kao i zemljište na kome se nalaze objekti namijenjeni za gazdovanje šumama, uzgoj divljači i ostvarivanje zaštitnih i drugih opštekorisnih funkcija šuma i koje se ne može koristiti u druge svrhe, osim pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

U slučaju sumnje ili spora da li se radi o šumi, šumskom zemljištu, drveću van šume ili goleti, odlučuje organ uprave nadležan za upravljanje i gazdovanje šumama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).

Listu šumskog drveća, odnosno ostale šumske vegetacije iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za šume (u daljem tekstu: Ministarstvo)."

Član 2

U članu 4 tačka 1 riječ „drvnih" briše se.

Poslije tačke 20 dodaje se nova tačka koja glasi:

„21) **strateški planski dokumenti u šumarstvu** su nacionalna šumarska politika i strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva."

Član 3

U članu 5 stav 2 mijenja se i glasi:

„Šume i šumska zemljišta mogu se koristiti samo na način kojim se obezbjeđuje njihova privredna, ekološka i socijalna funkcija u skladu sa zakonom."

Član 4

U članu 6 stav 5 mijenja se i glasi:

„Šumom i šumskim zemljištem, kao ekosistemom, upravlja se i gazduje na održiv i multifunkcionalan način u skladu sa planskim dokumentima u šumarstvu i panevropskim kriterijumima i indikatorima održivog gazdovanja šumama."

Član 5

Naziv člana i član 8 mijenjaju se i glase:

„Ograničenje prava

Član 8

Vlasnik, odnosno držalac zemljišta dužan je da:

- dozvoli neometan pristup šumi licima ovlašćenim za vršenje nadzora nad mjerama kojima se obezbjeđuje gazdovanje šumama u skladu sa zakonom;
- dozvoli pristup licima ovlašćenim da istražuju šume i šumsko zemljište;
- dozvoli privlačenje ili transport drvnih sortimenata iz susjedne šume, uz naknadu, ukoliko ne postoji druga mogućnost, ili druga mogućnost zahtijeva značajno veća ulaganja i troškove transporta.

Vlasnik, odnosno držalac zemljišta ima pravo na naknadu stvarne štete u slučajevima iz stava 1 al. 1 i 2 ovog člana, odnosno naknadu za korišćenje zemljišta iz stava 1 alineje 3 ovog člana.

Ukoliko se ne postigne sporazum o visini naknade iz stava 2 ovog člana, odlučuje nadležni sud.”

Član 6

U članu 9 stav 2 poslije riječi „izrade” dodaje se riječ „strateških”.

Član 7

U članu 10 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5)plan gazdovanja privatnim šumama.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Planski dokumenti iz stava 1 ovog člana i prostorni planovi moraju biti međusobno usklađeni.”

Član 8

U članu 11 stav 2 briše se.

U stavu 3 riječi: „od 10” zamjenjuje se riječima: „od 20”.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 9

Član 13 mijenja se i glasi:

„Plan razvoja šuma čini prikaz stanja šuma u šumskom području sa namjenom šuma i šumskog zemljišta za to područje.

Planom razvoja šuma obuhvaćene su šume u državnoj i privatnoj svojini.

Plan razvoja šuma sastoji se od tekstualnog i kartografskog prikaza.

Tekstualni dio naročito sadrži: stanje i potencijale šuma i šumskog zemljišta, vrednovanje funkcija i namjenu šuma, prikaz potreba društva za šumama, ciljeve i smjernice gazdovanja šumama u šumskom području.

Plan razvoja šuma, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za zaštitu životne sredine i jedinice lokalne samouprave čije područje je obuhvaćeno planom, donosi Vlada na period od deset godina.”

Član 10

U članu 14 stav 1 riječi: „i privatnoj” brišu se.

U stavu 3 alineja 1 poslije riječi „stanju” dodaju se riječi: „i namjeni”.

U stavu 4 riječi: „i udruženja vlasnika šuma koje su obuhvaćene programom gazdovanja šumama” brišu se.

Član 11

Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:

„Plan gazdovanja privatnim šumama

Član 14a

Za šume u privatnoj svojini nadležni organ uprave izrađuje plan gazdovanja privatnim šumama.

Plan gazdovanja privatnim šumama izrađuje se u skladu sa strategijom i planom razvoja šuma.

Plan gazdovanja privatnim šumama donosi se za posjed šume u privatnoj svojini, ili više posjeda koji čine prostornu cjelinu, na period od deset godina, na zahtjev vlasnika ili udruženja vlasnika šuma.

Najmanja površina šume za koju se radi plan gazdovanja privatnim šumama iznosi 5 ha.

Plan gazdovanja privatnim šumama nadležni organ uprave priprema uz učešće vlasnika šuma, odnosno njihovih udruženja.

Plan gazdovanja privatnim šumama donosi nadležni organ uprave uz saglasnost Ministarstva.”

Član 12

Član 15 mijenja se i glasi:

„Izvođački projekat izrađuje se za period od godinu dana u skladu sa programom gazdovanja šumama, na osnovu utvrđenog stanja šuma i izvršenog odabiranja, obilježavanja i evidentiranja stabala na terenu i realizuje u godini za koju je izrađen.

Izvođački projekat naročito sadrži: mjere uzgoja, zaštite i korišćenja šuma i plan izgradnje šumske infrastrukture u okviru odjeljenja ili odsjeka sa uslovima, načinom sprovođenja i rokovima za izvršenje tih mjera.

Izvođački projekat izrađuje i donosi nadležni organ uprave.

Izvođački projekat se donosi najkasnije do 15. decembra tekuće za narednu godinu.

Nadležni organ uprave dužan je da u postupku izrade izvođačkog projekta ostvari saradnju sa korisnicima šuma u državnoj svojini.”

Član 13

Poslije člana 15 dodaje se novi član koji glasi:

„Godišnji plan gazdovanja privatnim šumama

Član 15a

Za šume u privatnoj svojini nadležni organ uprave izrađuje godišnji plan gazdovanja šumama.

Nadležni organ uprave dužan je da u postupku izrade godišnjeg plana iz stava 1 ovog člana ostvari saradnju sa vlasnicima šuma.

Godišnji plan iz stava 1 ovog člana donosi se najkasnije do 15. decembra tekuće za narednu godinu.

Godišnji plan iz stava 1 ovog člana je osnova za programsko budžetsko sufinansiranje šumskih radova privatnim vlasnicima šuma u skladu sa ovim zakonom.

Sufinansiranje radova i mjera u privatnim šumama iz budžeta Crne Gore vrši se u skladu sa godišnjim planom iz stava 1 ovog člana na osnovu godišnjeg programa gazdovanja šumama."

Član 14

Član 18 briše se.

Član 15

Član 19 mijenja se i glasi:

„Strategija se sprovodi na osnovu planskih dokumenata iz člana 10 stav 1 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona i godišnjeg programa gazdovanja šumama.”

Član 16

U članu 20 stav 4 riječi: „bez obzira na vlasništvo šuma” brišu se.

Član 17

U članu 21 stav 2 riječi: „a u privatnoj svojini na posjed, odnosno parcelu” brišu se.

Član 18

U članu 22 stav 2 mijenja se i glasi:

„Planski dokumenti iz člana 10 stav 1 ovog zakona donose se najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka perioda na koji je donesen važeći planski dokument.”

Član 19

Član 23 mijenja se i glasi:

„Nadležni organ uprave dužan je da sačini izvještaj o realizaciji godišnjeg programa gazdovanja šumama i dostavi Ministarstvu najkasnije do kraja februara tekuće za prethodnu godinu.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi do 31. marta.”

Član 20

Naziv člana i član 24 mijenjaju se i glase:

„Propis o gazdovanju šumama

Član 24

„Propis o bližem sadržaju i načinu izrade programa gazdovanja šumama, planova gazdovanja šumama u privatnoj svojini, izvođačkog projekta, godišnjeg plana gazdovanja šumama u privatnoj svojini, načinu obilježavanja granica u šumi, donosi Ministarstvo.”

Član 21

U članu 25 stav 2 riječi: „nadležni organ uprave” zamjenjuju se riječju „Ministarstvo”.

Član 22

Član 30 mijenja se i glasi:

„Zaštitne šume su šume u kojima je naglašena ekološka funkcija.

Šume iz stava 1 ovog člana utvrđuju se planom razvoja šuma, odnosno programom gazdovanja šumama.

Vlasnici privatnih šuma obuhvaćenih zaštitnim šumama imaju pravo na obeštećenje za izgubljenu dobit od ograničenja korišćenja tih šuma.”

Član 23

U članu 33 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) uništavanje podmlatka, oštećenje i podbjeljivanje stabala;”.

Član 24

U članu 34 stav 1 riječi: „sa položenim stručnim ispitom” brišu se.

U stavu 2 poslije alineje 6 dodaje se nova alineja koja glasi:

„preduzima mjere u cilju javljanja, obavještanja i sprečavanja pojave požara u šumama i na šumskom zemljištu;”.

St. 4 i 5 brišu se.

Član 25

U članu 37 st. 1 i 2 riječi: „od 50 ari” zamjenjuju se riječima: „od 20 ari”.

Član 26

U članu 47 st. 2 i 3 brišu se.

Dosadašnji st. 4, 5, 6 i 7 postaju st. 2, 3, 4 i 5.

Član 27

Član 48 mijenja se i glasi:

„Za šume degradirane djelovanjem abiotičkih i biotičkih činilaca i šumskih požara donosi se plan sanacije šuma.

Prije donošenja plana sanacije šuma, nadležni organ uprave izrađuje i donosi izvođačke projekte za degradirane šume.

Plan sanacije šuma naročito sadrži:

- analizu uzroka šteta;
- procjenu obima štete sa kartografskim prikazom oštećenih površina;
- površine planirane za sanaciju;
- definisane hitne mjere koje treba preduzeti u pogledu načina i dinamike uklanjanja opožarene drvene mase, snjegoloma, vjetroloma i sl.;
- mjere za sanaciju štete;
- način i rok izvođenja radova;
- potrebna finansijska sredstva za realizaciju plana.

Plan sanacije šuma donosi Ministarstvo, do 31. decembra tekuće godine, uz saglasnost Vlade.”

Član 28

U članu 49 stav 2 mijenja se i glasi:

„Organ državne uprave nadležan za poslove zaštite i spašavanja, uz saglasnost Ministarstva, bliže propisuje mjere zaštite šuma od šumskih požara.”

Član 29

U članu 50 stav 3 briše se.

Član 30

Član 52 briše se.

Član 31

Član 53 mijenja se i glasi:

„Stabla se mogu sjeći samo nakon njihovog odabiranja, obilježavanja i evidentiranja (u daljem tekstu: doznaka) u skladu sa programom gazdovanja šumama, planom gazdovanja šumama u privatnoj svojini i izvođačkim projektom.

Doznaka važi najduže tri godine, nakon čega je nadležni organ uprave dužan ukloniti oznake sa doznačenih stabala.

Svo posječeno drvo mora se izvesti iz šume u rokovima utvrđenim izvođačkim projektom.

Doznaku stabala za sječu u visokim šumama vrše ovlašćena lica sa završenim VII 1 nacionalnog nivoa kvalifikacija šumarskog smjera, obima 240 ETC, koja su zaposlena kod nadležnog organa uprave.

Doznaku stabala za sječu u šumi u privatnoj svojini mogu da vrše i pravna lica i preduzetnici koji u pogledu stručne spreme ispunjavaju uslove iz člana 67 ovog zakona.

Doznaka stabala za sječu u privatnoj šumi vrši se u saradnji sa vlasnikom šume.

Doznaku stabala u niskim šumama mogu da vrše i lica sa završenim IV 1 nacionalnog nivoa klasifikacija šumarskog smjera, obima 180 ETC sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u oblasti uzgoja, zaštite i korišćenja šuma.“

Član 32

U članu 54 stav 3 riječi: „izvođački projekat“ zamjenjuju se riječima: „godišnji plan gazdovanja privatnim šumama“.

Član 33

Član 56 mijenja se i glasi:

„Šumski sortimenti tehničkog i prostornog drveta mogu se izvoziti sa mjesta sječe, odnosno prerade samo nakon njihovog prijema.

Prijem iz stava 1 ovog člana naročito obuhvata: premjer, evidentiranje i obilježavanje drvnih sortimenata (žigom, bar kodom i dr.) nakon što se prethodno utvrdi da je uspostavljen šumski red.

Vlasnik, odnosno korisnik šume dužan je da o izvršenoj sječi obavijesti nadležni organ uprave u roku od tri dana od dana izvršene sječe.

Prijem iz stava 1 ovog člana vrši nadležni organ uprave, preko knjige prijema, čiji izvod predstavlja uvjerenje o porijeklu šumskih, odnosno drvnih sortimenata.

Šumske odnosno drvene sortimente u prometu mora da prati uvjerenje o njihovom porijeklu.

Zabranjen je promet, prerada i skladištenje šumskih sortimenata koji nijesu obilježeni na propisani način i koji nemaju uvjerenje o porijeklu.“

Član 34

U članu 67 stav 1 mijenja se i glasi:

„Stručne poslove u šumarstvu može da vrši pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima najmanje jedno zaposleno lice sa završenim VII1 nacionalnog nivoa kvalifikacija šumarskog smjera, obima 240 ETC sa licencom za vršenje stručnih poslova u šumarstvu (u daljem tekstu: licenca), koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata i koji ispunjava uslove u pogledu opreme za obavljanje te djelatnosti.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Licencu iz stava 1 ovog člana može steći i lice sa završenim VII 1 nacionalnog nivoa kvalifikacija šumarskog smjera, obima 240 ETC i sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz člana 69 stav 1 ovog zakona bez polaganja stručnog ispita.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 35

U članu 69 stav 1 tačka 1 riječi: „osim podizanja brzorastućih plantaža“ brišu se.
Tačka 2 mijenja se i glasi:
„2) uzgoj, zaštita i korišćenje šuma;“.
Tač. 6 i 7 brišu se.

Član 36

Član 70 mijenja se i glasi:
„Radi davanja stručnih mišljenja, predloga, sugestija i stručne pomoći u oblasti šumarstva, Ministarstvo može obrazovati Savjet za šume.
Sastav i nadležnosti Savjeta za šume utvrđuju se aktom o obrazovanju.“

Član 37

U članu 73 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:
„Obim koncesije se utvrđuje izvođačkim projektom za svaku godinu na osnovu programa gazdovanja šumama, okvirno u visini od 10% obima sječa i drugih radova na gazdovanju šumama utvrđenih tim programom.
Obim sječe iz stava 1 ovog člana može varirati na godišnjem nivou u granicama odstupanja $\pm 20\%$ na godišnjem nivou, s tim što u ukupnom obimu koncesije ne smije odstupati više od $\pm 5\%$.“

Član 38

U članu 77 stav 1 mijenja se i glasi:
„Šume u državnoj svojini mogu se davati na korišćenje prodajom drveta u dubjećem stanju i prodajom drvnih sortimenata u skladu sa programom gazdovanja šumama, odnosno izvođačkim projektom.“
Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
„Ustupanje radova na sječi, izradi i izvlačenju drvnih sortimenata iz stava 1 ovog člana do mjesta prodaje, vrši se u skladu sa zakonom kojim su uređene javne nabavke.“
Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 39

Poslije člana 83 dodaje se novi član koji glasi:

„Naknada štete

Član 83a

Pravna i fizička lica koja pričine štetu šumama i šumskom zemljištu u državnoj svojini dužni su da nadoknade štetu.
Način obračuna i visina pričinjene štete utvrđuje se propisom Ministarstva.“

Član 40

U članu 86 stav 2 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za inspeksijske poslove“.

Član 41

Član 87 mijenja se i glasi:
„Pored ovlašćenja i obaveza utvrđenih zakonom kojim je uređen inspeksijski nadzor, šumarski inspektor je ovlašćen da:

- pregleda planove razvoja, program gazdovanja šumama, planove za privatne šume, godišnji program gazdovanja, izvođačke projekte, njihovo izvršenje, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju;

- pregleda sve šumske radove, šumsku infrastrukturu, objekte, uređaje, kao i sva mjesta gdje se drvo siječe, skladišti ili izvozi iz šume do mjesta prerade, te drvo i sredstva s kojima se drvo prevozi do kupca, odnosno mjesta prerade;

- pregleda doznaku stabala za sječu;

- vrši kontrolu da li se na postrojenjima na kojima se vrši primarna prerada drveta vrši prerada žigosanog drveta i drveta snabdjevenog uvjerenjem o porijeklu šumskih sortimenata i prostornog drveta;

- pregleda izvršenje svih radova koji su predviđeni godišnjim programom gazdovanja, planovima i projektima za izvođenje;

- vrši nadzor kako se sprovode mjere osiguranja zaštite od požara te naređuje sprovođenje određenih mjera, ako utvrdi da se vlasnici i korisnici šuma ne pridržavaju propisa, odnosno naređenih mjera za zaštitu šuma od požara;

- vrši nadzor kako se sprovode mjere na zaštiti šuma i šumskih zemljišta od protivpravnog prisvajanja i korišćenja i bespravne izgradnje objekata;

- vrši nadzor sprovođenja drugih mjera za zaštitu šuma i propisanog uspostavljanja i održavanja šumskog reda i vršenja neposrednog čuvanja šuma;

- kontroliše kako se utvrđuje zdravstveno stanje šuma i sprovode mjere za suzbijanje štetnih organizama te naređuje sprovođenje određenih mjera, ako utvrdi da se vlasnici i korisnici šuma ne pridržavaju propisa i naređenih mjera;

- kontroliše ispunjenost uslova za izvođenje radova u šumama;

- kontroliše sprovođenje postupka promjene namjene (krčenja) šuma;

- vrši uvid u dokumentaciju pravnih lica ili preduzetnika koji imaju licencu za vršenje stručnih poslova u šumarstvu.

Kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju standardi ili normativi, šumarski inspektor je obavezan da, pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, preduzme i sljedeće upravne mjere i radnje:

- naredi izvršavanje planiranih i drugih potrebnih radova, čije bi neizvršenje prouzrokovalo štetne posljedice;

- naredi obustavu: čiste sječe, sječe velikog intenziteta i druge protivpravne sječe stabala, krčenja šume, ispaše, kresanja grana i sakupljanja lišća, prometa vozilima izvan šumskih saobraćajnica, protivpravnog sakupljanja šumskih proizvoda;

- naredi obnovu sastojina u kojima je izvršena čista sječa ili sječa velikog intenziteta;

- naredi sanaciju sastojina;

- privremeno oduzme protivpravno posječeno drvo, drvo protivpravno stavljeno u promet i druge protivpravno prisvojene ili proizvedene šumske proizvode, kao i sredstva i predmete kojima su izvršene ove radnje;

- u hitnim slučajevima, u kojima bi nastupila šteta po opšti interes, naredi mjere za sprječavanje štete;

- naredi uklanjanje smeća i ostalog otpada iz šume i sa šumskog zemljišta;

- zabrani izvođenje šumskih radova pravnim i fizičkim licima koja ne ispunjavaju stručnotehničke, tehnološke i druge uslove predviđene ovim zakonom;

- preduzima mjere u cilju sprječavanja protivpravnog prisvajanja šuma i protivpravne izgradnje objekata;

- preduzima mjere u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u pogledu sprovođenja koncesionih i drugih ugovora o korišćenju šuma, kao i predlaže oduzimanje prava korišćenja šuma u državnoj svojini."

Član 42

Član 88 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne izvrši sanaciju posječene odnosno degradirane šume, odnosno šumskog zemljišta u roku određenom izvođačkim projektom (član 36 stav 1);

2) loži otvorenu vatru u šumi ili na šumskom zemljištu ili odlaže predmete koji mogu prouzrokovati požar osim na mjestima određenim za tu namjenu (član 46 stav 1);

3) za šume i šumska zemljišta koja su izložena povećanoj opasnosti od požara ne primjenjuje posebne mjere za sprječavanje i pripremu za gašenje požara (član 46 stav 3);

4) vrši izvoz šumskih odnosno drvnih sortimenata tehničkog i prostornog drveta sa mjesta sječe, odnosno prerade bez prethodnog prijema (član 56 stav 1);

5) šumsku infrastrukturu gradi bez programa gazdovanja šumama i izvođačkog projekta (član 58 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2 i 4 ovog člana, pored novčane kazne, učiniocu će se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta."

Član 43

Član 89 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 1.200 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne realizuje odredbe iz izvođačkog projekta u godini za koju je izrađen (član 15 stav 1);

2) vrši sječū koja nije u skladu sa programom gazdovanja šumama (član 33 tačka 3);

3) vrši uništavanje podmlatka, oštećenje i podbjeljivanje stabala (član 33 tačka 5);

4) vrši sječū sjemenskih sastojina i sjemenskih stabala koja nije predviđena programom gazdovanja šumama, odnosno izvođačkim projektom (član 33 tačka 7);

5) vrši samovoljno zauzimanje šuma ili šumskog zemljišta ili uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada ili oznaka i graničnih znakova (član 33 tačka 8);

6) vrši odlaganje otpada ili štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način (član 33 tačka 9);

7) vrši pašu u šumi, odnosno na šumskom zemljištu na način koji ugrožava funkcije šuma, na površinama koje za pašu nijesu određene u izvođačkom projektu (član 40 stav 1);

8) u šumi ili na šumskom zemljištu ili na goletima odlaže otpad ili ga ne ukloni (član 42 st. 1 i 2);

9) ne ukloni otpad koji su odložila nepoznata lica (član 42 stav 3);

10) u šumi upotrebljava sredstva za zaštitu bilja koja ugrožavaju biološku ravnotežu i to isključivo za zaštitu šumskog podmlatka od štetnog uticaja divljači, zaštitu od biljnih bolesti i štetočina koje nije moguće drukčije brojno smanjiti, kao i za potrebe gašenja požara (član 43);

11) nakon sječe i izvoza drvnih sortimenata iz šume ili nakon sanacije štete u šumi, na osnovu stručnih uputstava nadležnog organa uprave, ne uspostavi šumski red ili ne preduzme druge mjere (član 44 stav 1);

12) preventivno ne djeluje, suzbija ili ne učestvuje u gašenju požara u svojoj šumi, odnosno šumi koju koristi (član 46 stav 4);

13) ne izvrši radove na uzgoju šuma srazmjerno vrsti i obimu sječe, u skladu sa rješenjem za sječū odnosno izvođačkim projektom ili godišnjim programom gazdovanja (član 50 st. 1 i 2);

14) svo posječeno drvo ne izveze iz šume u rokovima utvrđenim izvođačkim projektom (član 53 stav 3);

15) ne obavijesti nadležni organ uprave o izvršenoj sječi, u roku od tri dana od dana izvršene sječe (član 56 stav 3);

16) stavi u promet šumske odnosno drvene sortimente bez izdatog uvjerenja o porijeklu (član 56 stav 5);

17) vrši promet, preradu i skladištenje šumskih sortimenata koji nijesu obilježeni na propisani način i koji nemaju uvjerenje o porijeklu (član 56 stav 6);

18) ne gradi ili održava šumske puteve (član 60 st. 1 i 2);

19) bez ugovora vrši komercijalno sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda radi njihovog stavljanja u promet (član 63 stav 2);

20) vrši stručne poslove u šumarstvu, bez najmanje jednog zaposlenog lica sa završenim VIII nacionalnog nivoa kvalifikacija šumarskog smjera, obima 240 ETC, sa licencom za vršenje stručnih poslova u šumarstvu (član 67 stav 1);

21) ne sprovodi mjere utvrđene programom gazdovanja šumama, ne preduzima mjere utvrđene izvođačkim projektom i ne vodi evidenciju o količinama izrađenih i prodatih drvnih sortimenata (član 74 stav 1 alineja 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, a fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 3 do 14, 16, 18 i 19 ovog člana novčanom kaznom od 300 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2 do 6, 8, 11, 14, 16, 17 i 21 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 800 eura do 5.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 4, 16, 17 i 19 ovog člana, pored novčane kazne, učiniocu će se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta."

Član 44

Poslije člana 89 dodaje se novi član, koji glasi:

„Član 89a

Novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 1.200 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, ako:

1) ne legitimise lica zatečena u vršenju protivpravnih radnji u šumama i šumskim zemljištima, odnosno lica za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila takve radnje (član 34 stav 2 alineja 1);

2) ne pregleda vozila kojima se drvo prevozi i tovara kojima se drvo prenosi u cilju pronalaska predmeta krivičnog djela ili prekršaja (član 34 stav 2 alineja 2);

3) ne pregleda mjesta, osim stanova, na kojima se može nalaziti drvo koje je predmet krivičnog djela ili prekršaja (član 34 stav 2 alineja 3);

4) ne vrši kontrolu sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskim zemljištima (član 34 stav 2 alineja 4);

5) ne vrši privremeno oduzimanje bespravno posječenog drveta i predmeta kojima je izvršeno krivično djelo ili prekršaj i bez odlaganja ih preda nadležnom organu (član 34 stav 2 alineja 5);

6) ne preduzima mjere u cilju sprječavanja pomjeranja ili uništavanja graničnih oznaka, odnosno protivpravnog zauzimanja šuma i šumskog zemljišta (član 34 stav 2 alineja 6);

7) ne sačini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrđenom činjeničnom stanju i dostavi ga nadležnom organu uprave, a po potrebi policiji i nadležnom inspekcijском organu (član 34 stav 2 alineja 7);

8) ne obezbijedi čuvanje šuma, radi njihove zaštite od protivpravnog prisvajanja, korišćenja, uništavanja i drugih nezakonitih radnji (član 34 stav 3);

9) ne ukloni otpad koji su odložila nepoznata lica (član 42 stav 3);

10) u šumi upotrebljava sredstva za zaštitu bilja koja ugrožavaju biološku ravnotežu i to isključivo za zaštitu šumskog podmlatka od štetnog uticaja divljači, zaštitu od biljnih bolesti i štetočina koje nije moguće drukčije brojno smanjiti, kao i za potrebe gašenja požara (član 43);

11) preventivno ne djeluje, suzbija ili ne učestvuje u gašenju požara u svojoj šumi, odnosno šumi koju koristi (član 46 stav 4);

12) doznaku stabala vrše neovlašćena lica i bez odgovarajuće stručne spremlje (član 53 st. 4, 5 i 7)."

Član 45

Član 90 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 1.200 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) vrši sakupljanje nedrvenih šumskih proizvoda (član 33 tačka 6);

2) vrši kresanje grana ili korišćenje opalog lišća u državnoj šumi, odnosno na šumskom zemljištu bez odobrenja nadležnog organa uprave (član 40 stav 2);

3) ne gradi ili održava šumske puteve (član 60 stav 2);

4) oštećuje ili pomjera znakove, biljege ili druga obilježja u šumi (član 64 stav 1 alineja 1);

5) u šumi motornim vozilima koristi šumske vlake, osim onih koje su vlasnici posebno izdvojili za te svrhe (član 64 stav 1 alineja 2);

6) ulazi u područja u šumi gdje se vrši sječa, izvlačenje i transport drveta ili pošumljavanje, u ograđena šumska područja i šumske rasadnike (član 64 stav 1 alineja 3);

7) bez odobrenja vlasnika odnosno korisnika šuma koristi šumske puteve motornim vozilima u slučaju manifestacionih događaja, kao i za komercijalne namjene trećih lica (član 64 stav 2 alineja 1);

8) bez odobrenja vlasnika odnosno korisnika šuma organizuje masovna okupljanja koja mogu nanijeti štetu šumi (član 64 stav 2 alineja 2);

9) bez odobrenja vlasnika odnosno korisnika šuma postavlja ograde (član 64 stav 2 alineja 3);

10) bez odobrenja vlasnika odnosno korisnika šuma postavlja table ili oznake na način kojim se oštećuju stabla (član 64 stav 2 alineja 4);

11) se parkira ili kampuje u šumi i na šumskom zemljištu, bez odobrenja vlasnika odnosno korisnika šuma (član 64 stav 2 alineja 5);

12) smješta pčelinjake ili lovnotehničke i druge objekte u šumi i na šumskom zemljištu, bez odobrenja vlasnika odnosno korisnika šuma (član 64 stav 2 alineja 6)."

Član 46

Član 91 briše se.

Član 47

Do sticanja licence iz člana 67 st. 3 i 4 ovog zakona, stručne poslove u šumarstvu može da vrši pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima najmanje jedno zaposleno lice VII1 nacionalnog nivoa kvalifikacija šumarskog smjera, obima 240 ETC, najduže dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 78 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 27-10/15-1/9
EPA 753 XXV
Podgorica, 31. jul 2015. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

PREDŠEDNIK



Ranko Krivokapić